

БАЛАБАН БИЙИН 8 КҮНЭ, 2013 СЭНН

Улуу Кыайы 70 сылынан

КЫАЙЫ СУОЛТАТА ӨЛБӨӨДҮЙБЭТ

«Улуу сайдылыктар үгүлөрүн болгонен үйөлтүнгө үлөйүр Г. К. М»

1945 сэлт Балиқан айлын 2 күнүгэр иэснэ Аан дойду сэрингэ түмүктэмнигэ. Быйыл Кыыйны 70 сылын бэлэстнир дыһалилар чэрлэстэринин улусу юннүгэр "Айыл" Кутуура уонна духуобунай сайдыыт юннүгэр бу датага илэммүт сэрин кыттылыахтара, тыйыт бэлэстэнигэр, сэрин сылыарын оҕолоро кыттылыах үөрүүдөх түмүү бэлэстэниа.

Фотобанда ишенимдүү Корейанын сыйыгар ыныптыг даһааларын көрдөрөр фотостендларга, быыстатка сазалыктар Григорий Турантаев хартыыаларын, хаартыскаларын, Мадьхаси көһөрүлүс сыйдыар музейин бу укаастак билинипсэк дьомһорун матириалларын быыстаткаларга туруорулуһулар. Сиенаны Мууу Кыайыы суолтатын көрдөрүүгө аһан олус табыастахтык олгорбултар — улус укаастахтыгыбыг даһаалар, Кыайыы күндүр аһаммат парад, ишенимдүүгө туруоруллубут павильонныктар, о. д. а. эһринта көрдөрүлгөн истилер.

Узарабыт ытык тыаһынан
докуһуслуктанан, сүкенаҕа Аҕа



кавалера, Чурагчы улууһун, Ботур, Чурагчы элбиктэрин бонусгаах (ракодонна, Саха АССР үгүстэп үчүгүлэ Иккэ

Хадгaar нэлэлтийгин бoлoгтoгaaх мoлoгoорo Никoлaй Никoлaсвич Филитoвo анырaлaн тaхaн бoлoгтoгaaх сeкeтoрo сoрoдaлaр. Кийиийн бaлaшaа нeтepиcлeийтин дoлгyтyуулaх тyгeнн cуфyгxoх тyрaн нeтyсгyтeр.

Ада дайду сэрхитгээр бийлги улууслугт буюуянара кыттыларын, тыгыт үлэ, бийлгит Клаймал 70 сыын болотзоһингиз кыттылыбыт дьаһалтустарын ил дьаһалгы Чурагын улуун дьаһалтын бийлгитын согуалтй болгурсостарга солбуйагы О.Ф. Петрова оһордо. Улуус депутаттарын сөһитин председател Я. П. Ононников эхэрэһиттэ.

Койлыны 70 сылыгар аһамын
моззанын С.И. Ниволон, А.
Попов наһаа дилиһиһэр. „Саха
сырин“ бичуугаах ыһа
кырдыаһа“ болго П.П.
Дьячковаһа, М.С.
Толстоухова туттарыһаа.

“Улуу сайдыгыгар үтүөлөрүн ичин” үһүс степеннэх болгон Д.П. Кладкина, М.В. Никитина, К.С. Попов, А.Х. Оконешникова, Улуу дыаһаппан бочуотунай грамотатын уонна уруг көмүс болгон И.К. Макаров, Е.Е. Спичкова, Н.Ф. Аржаков, улуу дыаһаппан бочуотунай грамотатын А.Д. Аммосов, Е.В. Пилигина, П.П. Кривошапкина, Б.П. Байшев наҕараадалаһылар.

Россия коммунистическай партиятын Чурапчы оройуонунан күүс күүтүтүн

үйзгитингэ таһаарылаахтак
үзгитир Г. К. Макаровка тууралы-
дына

Иван Михайлович Павлов
Чурагчбыгтан сэрнэг
кыггыбыгтар, төннөн кыбиттар,
уордыаннаахтар, эптисирдэр
ахсааннара чусолкайдмал,
сыйгышаранан ахтыларьгар этт,
сэрийн кыггылыахтарын
үйэлтннэг сквердэр, шаман
тыннаахтар, стеллалар, о. л.
туруоруллан эрхилэр
журхсигилтэрин, бу хайлхага
Чурагчы гонимистин багьшыа



П. Е. Дьячковский на Буарзалаганар.

биоротун бастакы саясатчысы
С. И. Ниязтин ээсиздиги тын эте.
„Сүрий сылын обого“ мэтэлинин
А.Е. Филипповка, К.П.
Филиппова, Г.К. Макарова,
В.Д. Ильярионовка, ода,
набараадала мытарын
тулганга.

Агда дайду сэримин кылтыла-
астарыар аанамыт
па аматынныктары
наһиинкэтиин коруу-
конкурсу түмүтүн, бастагы
мисэтин ылбыт Соловьев
төһиинэ 5 тыл, солк, мисэти
ылбыт Халалы төһиинэ 3 тыл,
солк, үһү мисэтин ылбыт
Болтур төһиинэ 20 тыл, солк,
биримийтэтиннүр. Бидирэби
биримийтэ Чурапчы төһиинэ,

С.А. Саргыдаев булаанаахастас, юскайлахтиг үлэлэирин бөлөгтэтэ, В.Н. Дьячковскийга, П. Турантаевка, И.С. Пинигингэ айымнылаах үлэлэрин иһин махтанна. „Уһун үйбүтүмнэлэр, үлбөр-хамнастар улууһум доһуру-сэргэтин ойбулэ, көмөтү сүгүс улахан суолталаах, ити иһин ис сүрөхтүгээн махтананыы, барыгыгытар чэлиэн доробууйаны, иһтөх олоһу баһараныы“,—диэтэ.

Үерүүлэх дялал ышам
ырыаларын, хомоой
хоосонун, сэргэх
үнхүүлэринэн дохууслална.

Алексей СЛЕПЦОВ.



М.М. Павлов уш этор

доду сэрлэжиг кыттылаахтара
П.А. Ойуунускай аатын
Государственный биресмийэ му-
реата „Хотугу Сулуу“ уордун

Михайлович Павлов, Чурагчы улууһун, Арылсах, Кыганах пөһөнүктөрүн бичуоттаах гражданинн Петр Терентьевич Карсанов, Чурагчы улууһун.

Тэрилтэ сумуһунта

ҮӨРҮҮБҮТҮН ҮЛЛЭСТЭЭРИ

Сайынны күнээр түмүктээн, күбүммүт көмүс кыыраахтара оту-маһы дуйдаан эрэр көмүгэр, от-мас үлэтэ сыһыа үмүрүөн Саха Өрөспүүбүлүкэтэ ветеринария департаментыгар, атырдыах ыйын 28 күнүгэр олохтоммут “Ветеринарий быраас” күнүн чэрчитинэн семинар ыытылынна. Бу дьаһалга өрөспүүбүдүкэ улуустарын бэтэринээринэй салалтатын салайааччылара, лаборатория дириэктэрдэрэ, ветеринар үөрэхтээх специалисттар кыттыһыны ыыдылар. Семинар сүрүнүнэн ынах, сыһы ыарыһтын сэрэтин, эмгээгин, докумуоннара сонко толорууга туһайылынна.



А.Н. Батарина

“2015 жыл бастың ветеринарнай лаборатория” анализ хайнааыны

Семиннар иккис чааһынан ветеринарнай салалта лабораторияларынан иккис ардыларыгар “2015 сыл бастынан ветеринарнай лаборатория” номинацияны быһаарар куонкурс ыстылыһа. Онуоха билиги улуустун ветеринарнай лабораториятын дириэктэрэ А.Н. Батарина бу үрдүк наһараадага тиксэн, үөрүүбүт-көтүүбүт иккис бүк үрдэттэ. Ону таһынан “Мисс ветеринария-2015” күрөһү бэрг тыһааһынаахтык ыстылыһа. Манна Илин Энэр улуустарыттан, билиги салалтабыт иһиги үлэтиир биэр эппиэттээх отделениеҥа эбидиссэһэ А.Н. Яковлева ситиһинилээхтик кыттан, “I Вице-Мисс бэтэринэрийэ-2015” дэты ылан, моноблук бириһинтэн



“I Вице-Мисс ветеринария-2015”
А.Н. Яковлева коллегаларын кытта

HAERDRAJUNERS

Дээ ити курдук, бийиги улуука
бтэринээрэйг сулууса үлэһитэрэ
араас талаанаах, билиилэх-
куруулэх, эдэр ыччат түмсэн үлэлиир
юдлэктниигэх буоларбытын дакаа-
стаатыбыт онон кизн туттабыт.
Чурапчыбыт аатын өрсүүбүлүкэ

өссө биир үрдэлгэ таһаардыбыг димэ
саныбыг.

К.Е. Кузьмина – ветеринарный
судовая специализация

Скоро день предпринимателя

Положение о проведении улусного конкурса «Кухня народов мира» среди субъектов малого предпринимательства общественного питания

I. Общие положения

1.1. Улусный конкурс среди СМП общественного питания «Кухня народов мира» (далее - конкурс) проводится в рамках празднования Дня предпринимателя Чуралчинского улуса.

1.2. Организатором Конкурса является: Администрация МО «Чуралчинский улус (район)». Конкурс проводится для всех кафе Чуралчинского улуса, которые хотели бы получить новый опыт и достичь новых вершин гостеприимства и кулинарного мастерства.

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, требования и порядок проведения конкурса.

II. Основные цели конкурса

2.1. Выявление лучших предпринимателей общественного питания Чуралчинского улуса;

2.2. Информирование населения и гостей Чуралчинского улуса о лучших предпринимателях общественного питания.

III. Условия проведения

3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие субъекты малого предпринимательства, занимающиеся общественным питанием и зарегистрированные в установленном порядке на территории улуса.

3.2. На конкурсе субъект малого предпринимательства должен представить одну кухню народов мира.

3.3. Конкурс проходит предоставлением готовых блюд членам жюри, с использованием атрибутики выбранной кухни народов мира.

3.4. Возраст участников не ограничен. Разделение участников по возрастным категориям не предусматривается.

3.5. Время выступления не более 3 минут.

IV. Порядок проведения конкурса. Прием заявок

4.1. В организационный комитет конкурса предоставляется заявка с полной информацией об участнике.

4.2. Прием заявок проводится с 07 сентября по 15 сентября 2015 года в отдел экономики финансово-экономического управления администрации МО «Чуралчинский улус (район)» и в ОП ГКУ РС (Я) «ЦПП в Чуралчинском улусе» РС(Я) по адресу: с.Чурапча, ул.Ленина, 41, каб.215, 214, тел.41-120, 41-586.

4.3. Результаты конкурса будут доведены до каждого участника (коллектива) после завершения конкурса.

V. Оргкомиссия и жюри конкурса

5.1. При подведении итогов конкурса членами жюри будут учитываться:

- уровень исполнительского мастерства;
- уникальность кухни, искренность, кураж;
- оформление блюд, декорации, костюм;
- ассортимент готовых блюд;
- индивидуальность, умение себя преподнести.

VI. Награждение участников конкурса

6.1. Награждение победителей состоится на сцене Парка культуры и отдыха им. П.Е. Бархсанова в рамках празднования Дня предпринимателя 20 сентября 2015г. Будут присуждены 1, 2, 3 места, по балльной системе.

6.2. Победителям будут вручены дипломы и ценные подарки.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об улусном конкурсе «Урбанизм эйгэтин бастына - 2015»

I. Цели и задачи Конкурса

1.1. Улусный конкурс «Урбанизм эйгэтин бастына - 2015» проводится в рамках проведения Дня предпринимателя в Чуралчинском улусе в целях дальнейшего усиления общественно-государственной мотивации стратегического развития производства в направлении повышения качества товаров и оказываемых услуг и конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства.

1.2. Формирование высокой репутации субъектов малого предпринимательства улуса, производящих качественную продукцию и предоставляющих услуги.

II. Порядок проведения Конкурса

1.2. Организатором Конкурса является: Администрация МО Чуралчинский улус (район).

1.3. Участниками Конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Чуралчинского улуса.

1.4. Заявка оформляется на одну команду СМП. Прием заявок проводится с 07 сентября по 15 сентября 2015 года в отделе экономики финансово-экономического управления администрации МО «Чуралчинский улус (район)» и в ОП ГКУ РС (Я) «ЦПП в Чуралчинском улусе» РС(Я) по адресу: с.Чурапча, ул.Ленина, 41, каб.215, 214, тел.41-120, 41-586.

1.5. Команды формируются по сферам деятельности и разделяются по следующим командам: торговля продовольственными товарами;

торговля непродовольственными товарами: народного потребления; строители; перевозка грузов; перевозка пассажиров (такси внутри села и межгород); бытовые услуги (швеи, парикмахеры, фотографы, НХП); общественное питание; крестьянские хозяйства; субъекты малого предпринимательства по наслезам; и другие.

III. Критерии, требования и условия Конкурса

2.1. Заявленные на Конкурс команды должны иметь:

- одинаковые формы одежды, шарфики;
- атрибут.

III. Этапы Конкурса

3.1. Торжественное прохождение (парад) команд на церемонии открытия мероприятия Дня предпринимательства Чуралчинского улуса.

3.2. Визитка в сфере деятельности продолжительность не более 3 минут.

3.3. Один музыкальный номер.

IV. Подведение итогов Конкурса

4.1. Определение победителей улусного Конкурса «Урбанизм эйгэтин бастына - 2015» проводится улусной комиссией Конкурса по балльной системе.

4.2. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.

4.3. Решение оформляется протоколом и подписывается председателем и всеми членами комиссии.

4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами 1,2,3 места и ценными призами.

ПОЛОЖЕНИЕ

об улусной выставке-ярмарке «Байылыат тизгэтин» в рамках празднования Дня предпринимательства РС (Я) в Чуралчинском улусе

Дата проведения: 20 сентября 2015 года

Место проведения: с. Чурапча, парк культуры и отдыха им. П. Бархсанова

Условия выставки-ярмарки:

• Принимают участие не менее одной семьи (семейное хозяйство) с надела (из с. Чурапча требуется не менее 2-х семей).

• Каждый надел оформляет свою (специально отведенную) территорию:

- обязательно устанавливает торговую палатку, примерно в размере 2,5х2,5 м.

- устанавливается баннер в размере 0,30х1,5 м, с наименованием надела и гербом по одному эскизу

- территория (специально отведенная) оформляется красочно, чтобы передать праздничное настроение в соответствии тематике (шарами, флажками, флагами и т.д.)

- наличие буклетов по освещению семьи (семейное хозяйство) и их членов в произвольном виде;

• Результат улусной выставки-ярмарки будет учтен в итоговом зачете 2015 г., среди наделов.

Критерии выставки-ярмарки:

- оформление территории (наличие вышеуказанных атрибутов);

- ассортимент выращенных продуктов своего подворья;

- разнообразие и количество заготовленных на зиму продуктов для семьи (выращенных на своем подворье и собранных даров природы);

- наличие редких видов выращенных овощей, ягод и т.д.;

- обилие, разнообразие и оригинальность летних и зимних цветов;

- продажа наделенно выращенных продуктов, собранных даров природы, мяса, яиц и других продуктов со своего подворья.

Подведение итогов:

Всем участникам выдается сертификат. Семьи (семейные хозяйства) занявшие 1-3 места награждаются дипломами и призами, а так же будут вручены дипломы и памятные призы по таким номинациям:

- «Самый редкий вид продукта подворья»;

- «Самый оригинальный вид цветка»;

- «Самая зажиточная (хозяйка) семья».

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ В СРОК ДО 11 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. В КАБ. № 107, 1 ЭТАЖ. (ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА), К/Т: Р.Т. 41-183; С/Т 8 914 300 27 93

БИЛЭРИИЛЭР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Надежда Дмитриевна Соколовникова аатыгар бэрлэбиниг паспорт, СНИЛС, ИНН сулуттарын дьинэ суогунах аагулар.

Чурапчага яллы боска уһайба атылар. Сыллага көнөтүнүн. Билсэр тол: 8-984-100-66-80.

Дьоккуускайга 2 хостоох, толору хаачыллыылаах таас дьинэ атылаабын. 51,1 кв. метэрэ илгээх, 5-е этээс. 2015 с. олоххо киирбитэ.

Билсэр тол: 9814-239-20-44, 8924-173-07-61.

Мугунай кэбишэтин олохтоого, таппаах бэрэ-та

Аммосов Алексей Михайлович хомоһоһуок олохтон туорабытынан, эмиһинэр, Кытаанх орто оскулатын дьирхэтир үөрэх чаһылар собууһа Галина Михайловна Аммосова дьирх кутурамытын тирэхбит.

В.С.Яковлев -Далан аатынны Кытаанх орто оскулатын кыахытына.

Кутурамытын тирэхбит.

Барыта Аммосов Алексей Михайлович олохтон туорабытынан, уһуһулар учууталларыгар Галина Михайловна Аммосова Кытаанх орто оскулатын 28 аагула.

Таппаах торуттук Чурапча кэбишэтин кырааас олохтоого, үлэ, таппа бэрэго, "Yto case бэлэ хайылына"

Гулсена Елена Гавриловна

100 сайылар олохтон туорабытынан Елена Егоровна, Валентина Николаевна, Иван Коненитович Иустуоһулар, олохторун, сөннөһүрүдирин кутурамытын тирэхбит.

Хадарган Василий Варламов дьинэ кэргэ-тэ, Арыаахастан Константин, Мария, Степан Варламовтар

Сыллага кыахытынан торуттук Агадойду Улуу сэринин кыахытынан олохтоого, үлэ, таппа бэрэго

Яковлева Марфа Михайловна

уһун ыраахан ырылтыл олохтон туорабытынан, бары олохторун, сөннөһүрү, хос сөннөһүрү, чуһас айымтарылар дьирх кутурамытын тирэхбит.

Сыһын кыахытын "Аартык" туһаа олохтоого.

Чурапча кэбишэтин олохтоого Попов Станислав Сидорович соһумдьяк олохтон туорабытынан ийгэтир, кэбишэтин үлэ бэрэһинээр Поповы Любовь, Григорьевна, кэргэниэр Поповы Анастасия, Ивановна, олохторун, бары айымтарылар дьирх кутурамытын тирэхбит.

Чурапча улуһун үөрэтин управлениһа, үөрэх үлэһитэрин илгээх соһуустарын кэбишэтин.

Кытаанх редактор - А.А. ЗАХАРОВ.
Экономика, спорт, таппаах бэрэго - А.Н. ЗАХАРОВА.
Экономика, спорт, таппаах бэрэго - А.М. СТЕПАНОВ.
Корреспондент - С.А. ЖЕНДРИНСКИЙ.
Таппаах - Н.Д. БУРЦЕВА.
Бэрэһинээр - С.А. ПАВЛОВ.

Тэриээн таһаараччылар: СР Правительствота, Чурапча улуһун "Сана олох" редакция-издательский холбоһук автономнай учреждение. Российская Федерация Россиядаар СР үрөһүннэһигэр 2012 с. кулун тутар 15 күнүгэр регистрацияламмыт нүмэра - ПИ №14-0238.

ААДЫРЫСЫТ: 678670, Чурапча сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннарбыт: редактор - 41-332, отделлар - 41-265, 41-358. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru

Бэчээк сакаас: № 92 (11102)
Кээмэйэ: 1 бач, лиса
Тираж: 1200.
Хаһыат сыһына: 10 солк.

Сана олох

Автор сурутар таппаах редакция-издательский холбоһукта, Сурокс кыахылар чопуулар кыахытынан таппаах бэрэго таппаах бэрэго.

Хаһыат бэчээк бэрлэһэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээк бэрлэһинэ: 16 ч 00 м. "Сана олох" редакция-издательский холбоһукка 07.09.2015 с. офсетка бэчээттэннэ. Аадырыһа: 678670, Чурапча сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Индекс: 64907. Хаһыат идиалааһа үлэ, оптуорунуука, чаппаах уһуһа субуота таппаах.